

Na osnovu člana 9 Zakona o restriktivnim mjerama („Službeni list CG", broj 119/24), Vlada Crne Gore, na sjednici od 18. decembra 2025. godine, donijela je

**ODLUKU O UVOĐENJU MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH
ODLUKAMA SAVJETA EVROPSKE UNIJE S OBZIROM NA STANJE U REGIJI PRID-
NJESTROVLJE U REPUBLICI MOLDAVIJI**

Član 1

Ovom odlukom uvode se međunarodne restriktivne mjere s obzirom na stanje u regiji Pridnjestrovlje u Republici Moldaviji, koje su utvrđene odlukama Savjeta Evropske unije 2010/573/ZVBP od 27. septembra 2010. godine, 2011/171/ZVBP od 21. marta 2011. godine, 2011/641/ZVBP od 29. septembra 2011. godine, 2012/170/ZVBP od 23. marta 2012. godine, 2012/527/ZVBP od 27. septembra 2012. godine, 2013/477/ZVBP od 27. septembra 2013. godine, 2014/381/ZVBP od 23. juna 2014. godine, 2014/751/ZVBP od 30. oktobra 2014. godine, 2015/1925/ZVBP od 26. oktobra 2015. godine, 2016/1908/ZVBP od 28. oktobra 2016. godine, 2017/1935/ZVBP od 23. oktobra 2017. godine, 2018/1610/ZVBP od 25. oktobra 2018. godine, 2019/1789/ZVBP od 24. oktobra 2019. godine, 2020/1586/ZVBP od 29. oktobra 2020. godine, 2021/1893/ZVBP od 28. oktobra 2021. godine, 2022/2085/ZVBP od 27. oktobra 2022. godine, 2023/2423/ZVBP od 26. oktobra 2023. godine, 2024/2782/ZVBP od 29. oktobra 2024. godine i 2025/2211/ZVBP od 27. oktobra 2025. godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike.

Član 2

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu odluka iz člana 1 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0573-20251029> od 29. oktobra 2025. godine.

Član 3

Zabrane, ograničenja i izuzeci od zabrana i ograničenja i druge restriktivne mjere predviđene odlukama iz člana 1 ove odluke koje se odnose na države članice Evropske unije primjenjuju se u Crnoj Gori danom donošenja ove odluke.

Član 4

Ministarstvo finansija, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pomorstva, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo energetike i rudarstva, Ministarstvo javnih radova, Agencija za sprečavanje korupcije, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Agencija za civilno vazduhoplovstvo, Agencija za elektronske medije, Uprava za nekretnine, Uprava za državnu imovinu, Poreska uprava, Uprava carina, Centralna banka Crne Gore, kreditne i druge finansijske institucije, kao i drugi organi, fizička lica koja obavljaju djelatnost, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela nadležni za primjenu restriktivnih mjera koje su uvedene ovom odlukom, dužni su da, u okviru svojih nadležnosti, odnosno djelatnosti, obezbijede primjenu ove odluke.

Član 5

Nadležni organi, fizička lica, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela iz člana 4 ove odluke, dužni su da, u skladu sa članom 66 stav 1 Zakona o restriktivnim mjerama, podatke o primjeni ove odluke unose u pojedinačne evidencije o primjeni restriktivnih mjera, kao i da te podatke dostavljaju Stalnom koordinacionom tijelu za restriktivne mjere.

Član 6

Na Crnu Goru ne odnose se odredbe odluka iz člana 1 ove odluke koje regulišu prava i obaveze između države članice Evropske unije, s jedne strane, i institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, kao i drugih država članica Evropske unije, sa druge strane, i to:

- traženje i davanje saglasnosti, podnošenje izvještaja, obavještanje prema/ili od strane institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno prema/ili od strane države članice Evropske unije;

- finansijska ili bilo koja druga davanja ili obaveze u korist institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno u korist države članice Evropske unije;

- odgovornost koja proizilazi isključivo iz punopravnog članstva u Evropskoj uniji za kršenje obaveza koje su propisane odlukama Savjeta Evropske unije iz člana 1 ove odluke;

- unutrašnje odnose u Evropskoj uniji, između Evropske unije i njenih država članica ili između država članica Evropske unije međusobno.

Član 7

Ova odluka će se primjenjivati do 31. oktobra 2026. godine.

Ako Savjet Evropske unije, prije isteka vremena iz stava 1 ovog člana, donese odluku o produženju primjene međunarodnih restriktivnih mjera, ova odluka će se primjenjivati do novog roka utvrđenog tom odlukom Savjeta Evropske unije.

Član 8

Ministarstvo vanjskih poslova, u skladu sa Zakonom o restriktivnim mjerama, na svojoj internet stranici objavljuje tekst odluka iz člana 1 ove odluke, sa prevodom na crnogorski jezik.

Član 9

U slučaju bilo kakvog odstupanja u tumačenju odredbi odluka iz člana 1 ove odluke, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

Član 10

Danom donošenja ove odluke prestaje da važi Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na stanje u regiji Pridnjestrovlje u Republici Moldaviji („Službeni list CG“, broj 117/23).

Član 11

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 11-011/25-4457/3

Podgorica, 18. decembra 2025. godine

Vlada Crne Gore

**Predsjednik,
mr Miloško Spajić**

Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentovanju i nema pravno dejstvo. Institucije Evropske unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne verzije relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Evropske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se direktno pristupiti putem linkova sadržanih u ovom dokumentu.

▣B ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE 2010/573/ZVBP

od 27. septembra 2010.

[o restriktivnim mjerama s obzirom na stanje u regiji Pridnjestrovlje u Republici Moldaviji](#)

(L 253 28.9.2010, 54)

Koju je izmijenila:

		br.	stranica	datum
M1	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE 2011/171/ZVBP od 21. marta 2011.</u>	L 76	62	22.3.2011
M2	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE 2011/641/ZVBP od 29. septembra 2011. (*)</u>	L 254	18	30.9.2011
M3	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE 2012/170/ZVBP od 23. marta 2012. (*)</u>	L 87	92	24.3.2012
▣M4	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE 2012/527/ZVBP od 27. septembra 2012.</u>	L 263	44	28.9.2012
M5	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE 2013/477/ZVBP od 27. septembra 2013.</u>	L 257	18	28.9.2013
M6	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE 2014/381/ZVBP od 23. juna 2014.</u>	L 183	56	24.6.2014
M7	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE 2014/751/ZVBP od 30. oktobra 2014.</u>	L 311	54	31.10.2014
M8	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2015/1925 od 26. oktobra 2015.</u>	L 281	12	27.10.2015
M9	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2016/1908 od 28. oktobra 2016.</u>	L 295	78	29.10.2016
M10	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2017/1935 od 23. oktobra 2017.</u>	L 273	11	24.10.2017
M11	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2018/1610 od 25. oktobra 2018.</u>	L 268	46	26.10.2018
▣M12	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2019/1789 od 24. oktobra 2019.</u>	L 272	150	25.10.2019
M13	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2020/1586 od 29. oktobra 2020.</u>	L 362	29	30.10.2020
M14	<u>ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2021/1893 od 28. oktobra 2021.</u>	L 384	108	29.10.2021

M15	ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2022/2085 od 27. oktobra 2022.	L 280	4628.10.2022
M16	ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2023/2423 od 26. oktobra 2023.	L 2423	127.10.2023
M17	ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2024/2782 od 29. oktobra 2024.	L 2782	129.10.2024
M18	ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE (ZVBP) 2025/2211 od 27. oktobra 2025.	L 2211	128.10.2025

B

**ODLUKA SAVJETA EVROPSKE UNIJE 2010/573/ZVBP
od 27. septembra 2010.**

o restriktivnim mjerama s obzirom na stanje u regiji Pridnjestrovlje u Republici Moldaviji

Član 1.

M4

1.

Države članice poduzimaju potrebne mjere za sprečavanje ulaska na, ili prevoza kroz, njihove državne teritorije lica odgovornih za osmišljavanje i sprovođenje kampanje zastrašivanja i zatvaranja moldavskih škola u regiji Pridnjestrovlje Republike Moldavije koje koriste latinicu, kako su navedene u Prilogu.

B

2.

Stav 1. ne obvezuje državu članicu da svojim državljanima odbije ulaz na svoju državnu teritoriju.

3.

Stav 1. ne dovodi u pitanje slučajeve u kojima državu članicu obavezuje međunarodno pravo, to jest:

i.

kao državu domaćina međunarodne međuvladine organizacije;

ii.

kao državu domaćina međunarodne konferencije koju su sazvali ili kojoj su pokrovitelj Ujedinjene nacije;

iii.

u skladu s multilateralnim sporazumom o dodijeljenim povlasticama i imunitetima;

ili

iv.

na temelju Sporazuma o pomirenju iz 1929. (Lateranski ugovor) koji su sklopile Sveta Stolica (država Vatikan) i Italija.

4.

Smatra se da se stav 3. primjenjuje i u slučajevima kad je država članica zemlja domaćin Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS).

5.

Savjet Evropske unije se propisno obavještava o svim slučajevima kad država članica odobri izuzetke u skladu sa stavom 3. ili stavom 4.

6.

Države članice mogu odobriti izuzetke od mjera iz stava 1. kad je putovanje opravdano nužnim i neizbježnim humanitarnim potrebama ili u izvanrednim slučajevima zbog prisustvovanja međuvladinim sastancima, uključujući sastanke koje organizuje Evropska unija, ili kad je domaćin država članica koja predsjedava OEBS-om, kad se vodi politički dijalog koji direktno, bez odgađanja i u znatnoj mjeri promoviše demokratiju, ljudska prava i vladavinu prava u Republici Moldaviji.

7.

Država članica koja želi odobriti izuzetke iz stava 6. o tome službeno pismeno obavještava Savjet Evropske unije. Smatra se da je izuzetak odobren ako jedna ili više članica Savjeta Evropske unije ne uloži pisani prigovor u roku od dva radna dana od primanja službenog obavještenja o predloženom izuzetku. Ako jedna ili više članica Savjeta Evropske unije uloži prigovor, Savjet EU, djelujući kvalifikovanom većinom, može odlučiti da predloženi izuzetak odobri.

[M4](#)

8.

U slučajevima kada na osnovu stava 3., 4., 6. i 7. država članica odobri ulazak na, ili prevoz kroz, svoju državnu teritoriju licima navedenima u Prilogu, dozvola se ograničava na svrhu za koju je odobrena te na lica na koje se ona odnosi.

Član 2.

Savjet EU, djelujući na osnovu predloga države članice ili visokog predstavnika Evropske unije za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku, prihvata izmjene popisa iz Priloga u skladu s razvojem događaja u Republici Moldaviji.

[M12](#)

Član 2.a

1.

Savjet EU i Visoki predstavnik Evropske unije za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku („Visoki predstavnik”) mogu obrađivati lične podatke radi izvršavanja svojih zadataka na osnovu ove Odluke, naročito:

(a)

u pogledu Savjeta EU, pri pripremi i izmjeni Priloga;

(b)

u pogledu Visokog predstavnika, pri pripremi izmjena Priloga.

2.

Savjet EU i Visoki predstavnik mogu, ako je to primjenjivo, obrađivati relevantne podatke povezane s krivičnim djelima koja su počinile fizička lica uvrštene na popis, s osuđujućim presudama izrečenim tim licima ili sa sigurnosnim mjerama koje se odnose na ta lica samo u onoj mjeri u kojoj je takva obrada potrebna za izradu Priloga.

3.

Za potrebe ove Odluke, Savjet EU i Visoki predstavnik određuju se kao „voditelji obrade” u smislu člana 3. tačke 8. Regulative (EU) 2018/1725 Evropskog parlamenta i Savjeta EU ([1](#)) kako bi se osiguralo da dotična fizička lica mogu ostvarivati svoja prava na temelju Regulative (EU) 2018/1725.

[2](#)**B**

Član 3.

Ovim se stavlja van snage Odluka Savjeta Evropske unije 2010/105/ZVBP.

[2](#)**M4**

Član 4.

1.

Ova Odluka stupa na snagu na datum donošenja.

[2](#)**M17**

2.

Ova Odluka primjenjuje se do [2](#)**M18** 31. oktobra 2026. [2](#) Redovito se preispituje. Prema potrebi se produžava ili mijenja ako Savjet EU smatra da njeni ciljevi nisu ispunjeni.

[2](#)**M4** —————

[2](#)**M4**

PRILOG

Osobe iz člana 1. stava 1.

...